

DIDIRISWA TSA KALAFI YA THIIBII (TB)

**THIBELA GO
ETEGELA GA
BOLWETSE**

**E THUSA GO
THIBELA KA
BOBEDI**


**THIBELA GO
TSENWA KE TB**

- Moento wa Bacillus Calmette-Guérin (BCG)
- Go tlhokomela boitekanelo
- Go kgomarela kalafi

- Kalafi ya Thibelo ya TB (TPT)
- Itebaganye le malwetse a tiriso ya diritibatsi
- Itebaganye le tthaolele e e amanang le TB
- Laola malwetse a a tsamaisanang le yone
- Dijo
- Maemo a a amang tsa loago
- Tlhatlhobo ya TB

- Dirisa taolo ya tshwaetso: Bipa molomo fa o gotlhola, rwala mmaseke, netefatsa gore go tsema phefo mo mafelong a tlhokomelo ya boitekanelo le a a nang le phetiso e e kwa godimo ya tshwaetso
- Go ruta setšhaba
- Dirisa kalafi ya TB fa o fitlhetswe o na le yone

TSHEDIMOSETSO GO YA PELE



- Moento wa Bacillus Calmette-Guerin (BCG) - segolo jang wa masea le bana ba banyne.
- Netefatsa gore melemo ga e fele.
- Tlhokomelo e e siameng ya boitekanelo (kalafi e e tlwaelegileng ya HIV, bolwetse jwa sukiri, bolwetse jwa pelo, malwetse a khemo, j! j!.)
- Thuto ya boitekanelo.
- Ditlhopho tsa tshegetso tsa boitekanelo jwa tlhologanyo le tse dingwe.
- Tlhatlhobela TB go fa kalafi ya TB e e nang le matshwao.
- Go kgomarela kalafi: Dirisa kalafi le fa o ikutlwa o le botoka.

- Kalafi ya Thibelo ya Thiibii (TPT) ya batho ba ba nang le HIV le ba ba amanang thata le bone le ditlhopho tse dingwe tse di mo kotsing. Kalafi ya batho ba ba lebanang le mogare wa TB o o alafegang ka melemo e akaretsa 3HP, 1HP, 3HR, 4R, le 6H. Batho ba ba lebanang le mogare wa TB o o sa alafegang ka melemo, ba tshwanetse go dirisa levofloxacin ka dikgwedi tse 6.
- Itebaganye le malwetse a tiriso ya diritibatsi (go goga motsoko, go nwa, j! j!.)
- Itebaganye le kgethololo e e amanang le TB.
- Tlhatlhobela TB.
- Rarabolola maemo a a amang tsa loago.
- Go aba dijo; dibaotšhara tsa dijo. Go ja sentle go botlhokwa thata!

- Bipa molemo wa gago fa o gotlholo. Gotlholela mo teng ga sejabana.
- Dira tlhatlhobo mme o dirise kalafi fa o nna le mongwe yo o nang le TB e e nang le matshwao.
- Dirisa kalafi ya TB fa o fitlhetswe o na le TB. Go dirisa kalafi go sireletsa ba bangwe ba ba hemang moya o o hemang.
- Ka go ruta setšhaba; tshedimosetso ya go fokotsa kgethololo.
- Rwala dimmaseke.
- Tikologo ya gago e botlhokwa: go tsena ga phefo go botlhokwa.

DIKGOKAGANO TSA BOTLHOKWA

MAFOKO A A BOTLHOKWA:

[HTTPS://WWW.STOPTB.ORG/WORDS-MATTER-LANGUAGE-GUIDE](https://www.stoptb.org/words-matter-language-guide)

DIKAEDI KA BOTLALO TSA WHO TSA TB:

[HTTPS://WWW.WHO.INT/PUBLICATIONS//ITEM/TLS-NTP-MANUAL-2023](https://www.who.int/publications/item/tls-ntp-manual-2023)

